

Government Securities Market

No. 19: Government of India : 91 Day Treasury Bills (Outstanding at Face Value)

(Rs. crore)

March 31/ Last Friday/ Friday	Reserve Bank of India			Banks		State Governments		Others		Foreign Central Banks	
	Tap*		Auction	Tap*	Auction	Tap*	Auction	Tap*	Auction	Tap*	Auction
	Re-discounted	Ad hocs									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mar. 31, 2000	–	–	288	–	557	–	–	–	455	–	220
Mar. 31, 2001	–	–	67	–	868	–	–	–	153	–	630
Mar. 31, 2002	–	–	154	–	2,292	–	450	–	360	–	1,301
Mar. 31, 2003	–	–	–	–	6,427	–	800	–	780	–	700
Mar. 31, 2004	–	–	–	–	3,948	–	600	–	1,452	–	39
Mar. 31, 2005	–	–	–	–	21,176	–	1,755	–	4,829	–	32
Mar. 31, 2006	–	–	–	–	5,943	–	9,762	–	576	–	37
Mar. 31, 2007	–	–	–	–	12,684	–	24,250	–	6,743	–	5
Mar. 31, 2008	–	–	–	–	6,057	–	23,825	–	10,075	–	–
Mar. 31, 2009	–	–	–	–	49,914	–	544	–	25,092	–	–
Mar. 2008	–	–	–	–	6,057	–	23,825	–	10,075	–	–
Apr. 2008	–	–	–	–	7,596	–	23,547	–	10,946	–	–
May 2008	–	–	–	–	10,949	–	24,951	–	16,051	–	–
Jun. 2008	–	–	–	–	15,065	–	26,704	–	18,435	–	–
Jul. 2008	–	–	–	–	12,320	–	27,131	–	16,181	–	–
Aug. 2008	–	–	–	–	12,874	–	28,939	–	16,626	–	–
Sep. 2008	–	–	–	–	18,140	–	23,706	–	18,110	–	–
Oct. 2008	–	–	–	–	28,100	–	20,456	–	18,650	–	–
Nov. 2008	–	–	–	–	33,507	–	16,029	–	22,243	–	–
Dec. 2008	–	–	–	–	36,193	–	15,846	–	17,807	–	–
Jan. 2009	–	–	–	–	40,741	–	10,446	–	25,261	–	–
Feb. 2009	–	–	–	–	43,910	–	7,020	–	25,094	–	–
Mar. 2009	–	–	–	–	49,914	–	544	–	25,092	–	–
Apr. 2009	–	–	–	–	44,190	–	5,544	–	30,814	–	–
May 2009	–	–	–	–	39,653	–	5,000	–	35,347	–	–
Jun. 2009	–	–	–	–	38,979	–	5,000	–	36,021	–	–
Jul. 2009	–	–	–	–	25,841	–	–	–	50,309	–	350
Aug. 2009	–	–	–	–	26,840	–	–	–	49,185	–	475
Sep. 2009	–	–	–	–	37,133	–	–	–	38,892	–	475
Oct. 2009	–	–	–	–	25,250	–	–	–	46,925	–	325
Nov. 2009	–	–	–	–	21,635	–	–	–	49,825	–	40
Week Ended											
Dec. 4, 2009	–	–	–	–	21,721	–	–	–	49,739	–	40
Dec. 11, 2009	–	–	–	–	22,016	–	–	–	49,444	–	40
Dec. 18, 2009	–	–	–	–	26,806	–	–	–	44,654	–	40
Dec. 25, 2009	–	–	–	–	27,154	–	–	–	44,306	–	40

* : The rate of discount is 4.60 per cent –per annum.